

"КЭСКИЛГЭ ХАРДЫ" VII-с РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Тоһсунуу 11-12 күннэригэр улуус киинигэр үгүс дыону үмүрү тарпыт бэрт саргэх дьаһал — "Кэскилгэ харды" 7-с региональной научной-практической конференция. С.А.Новгородов аатынан Чурапчы орто оскуолатыгар ытылынна. Кыттыны ыла Амма, Таатта, Мэнгэ-Хаҥалас, Чурапчы, Уус-Алдан, Уус-Маайа уонна Томпо улуустарыттан барыта 420 киһи, ол иһигэр 71 учуутал, 11 эксперт кэлбиттэр.

Научная-практическая конференция барыта 14 секциянан, ол иһигэр, технический, физика-математика, биология-химия, экология, медицина, мода уонна дизайн, омух тыла, нуучча тыла, саха филологията, лингвистика, культурология, история-этнография, экономика, программная-компьютерная салон, тыа хаһаайыстыбата, психолого-педагогической наука секциялара үлэстэтиллэр. Салайаччыларынан Дьокускай куораттан ытырыллыбыт наука деятеллэрэ, ученайдар, онтон экспертэринэн улуустартан кэлбит учууталлар буоллулар.

Маннайгы күн стэндэбэй көмүскээһин ытылынна. Кизин-куон саалалары билиннэр-бэкс, секцияларынан араасан энгин араас үлэ-



Стэндэбэй көмүскээһин чакчы да долгутуулаах.

орто оскуолатын 9 кыл, үөрэнээччилэр Ваня Беллев (научная сал. А.Е.Гордеева) "Саха Маресьева" диэн үлэтигэр Аба дойдуну көмүскүүр Улуу сарин толоонуттан икки атаба суох эргиллибит С.К. Макаров учуутал олобун, үлэтин сырдаппыт.

Эксперттэр бу күнү толору үлэстэн, барыта 349 үлэни иһиттилар. Мантан талан 254 үлэни иккис турга аһардылар.

Кизин 6 чаастан культурнай-спортивной киинигэ 7-с региональной "Кэскилгэ харды" конференцияны үөрүүлээхтик арыыйы буолла. Өрөгөйдөөх музыка тыаһыгар доҕуһопплатан диктордар үөрэнээччилэр чинчийэр-научнай үлэҕэ сысталларыгар суду суолталаах бу хамсааһын тэриллэбит историятын сырдаттылар, конференция тэрийээччилэрин, экспертэрин уонна кыттылаахтарын билиһиннэрдилэр.

Бары мустубуттары эсэрдэлээн "Чурапчы улууһа (оройуона)" муниципальной тэриллии баһылыга, СР норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ И.Н.Аммосов тыл эттэ, өбөлүргө чинчийэр үлэҕэ саҕа сабахтары баҕарда "Кэскилгэ харды" научнай-социаль-



Конференция илин эңэр улуустардаагы активистара. а



Икки күннээх дьаһалы сырдаппыт "Мазрычан-пресс" киин.

лар туруорулуннулар, ону саргэ "Мода уонна дизайн" секцията туспа кабинэка үлэстэтэ. Карийэн көрдөххө, араас темалаах үлэ бээр эбит.

Ницеллот Алексей (Томпо улууһа, Дьабыры-Хайа, 11 кыл.) "Компьютер для начинающих" диэн үлэтин аҕалыт. "Билигин персональный компьютер хизикник тарбанна, ол эрэри үлүстэр хайдах таба туһанары билбэттэр", — диэн шахтердар бөһүөлэктэриттэн кэлбит уолчаан компьютеры таба туттарга анал программа өҥөрбүтүн көмүскээтэ. Корнилова Лиана (Уус-Алдан, Лөгөй, 8 кыл.) Саха сиригэр үүнэр аһаах отторгон уонна дьыдын, халтаҕас, уулаах отон курдук үүнээйилэртэн чойи өҥөрүүнү чинчийбит. Сэбирдах чопчу аһаах кэмгэр хомуллууттан саҕалаан барыта алта түһүмүсү аһаан (араарыллан, куурдуллан, эрийиллэн, мээкэлэнэн) чэй буолан өҥөрүлүн тахсар эбит. Севостьянова Даша уонна Петров Стас (Таатта, Ытык-Күөл, 10 кыл.) "Социальное партнерство общественной организации при школах, как фактор создания правового пространства" диэн темаҕа үлэстэбиттэр. Таатта гимназиятын холбоһуругар оҕо общественнай түмсүүтэ туох хан-нык фактордарга олобуларын дакаастаабыттар.

Яковлев Александр (Амма, 10 кыл.) оскуолаҕа предпринимательство сайдыытын чинчийбит. Амматаагы педгимназияҕа "Керамика" студия өбөлүрө болуур диэн сиртэн туй хоскоон, анал оҕоһору булуна туй иһиттэри өҥөрөн кизиг аһаах таһааран эрэллэр эбит. Бааһынайды сырдык хааннаах уолчаан бэрт бончумнаахтык туттан-халтан: "Үлэһиттэргэ хамнастарын төлөөбүт, материальной базаны сайыннарыыга очо үбү түһүмүсү таһынан, бонча суумалаах барыһы ылыаха сөп", — диэн бигэ экономический ааһыыга олобурут сирдээх түмүгү өҥөрөн кытааннах экспертэри итэртэтэ. Биһиги улууспут аатыттан кыттар Настя Кузьмина (научная сал. В.Е.Протасова) оҥоруулары айыыга республика таһымынан тэриллибит "Аптаах ручка" конкурса өбөлүр кыттыларын ырыппыт. Настя Д.П.Коркин аатынан интернат-оскуолаҕа үөрэнэ Уус-Алдан улууттан ааспыт күһүн кэлбит, оҥоруулары 4-с кылааска үөрэнээччилэртэн суруйар, номнуо хас да киингэ автор. Оҥоруулары собулур оҕо, фантазиялаан айар дьоруа сайдарын, кэрэни кэрэхсими уонна харыстыы улаатарын, онон оҕо оҥоруулары суруйуутун сайыннарыаха-көбүлүүхөз наадатын бэлиэтээн турар: "Оҕо литературнай оҥорууҕа — билигин литература тусла көрүҥэ", — буолар диэн түмүк өҥөрбүт. Чурапчы



Кыайылаахтары наҕараадалааһын.

най программа илин эңэрдээһи координационнай Киинин председателэ, Чурапчы улуутун баһылыгын солбуйааччы А.С. Иустинова бүгүҥү үлэ хаамытын кэпсээтэ. Региональной күрэх түмүгүнэн, бастыһар олунуу ый 1-2 күннэригэр ытыллар республикатаагы конференцияҕа кытталарын эттэ. Маны таһынан, быйылгы сыл уратытынан, региональной конференция таһыма кэңэттиллэн, чулууттан чулуу үлэстэх 5 эдэр чинчийээччи Москваҕа ытыллар Бүтүн Россиятаагы НПК-ҕа кыттар быраабы быһа бизэрин тоһоролоон бэлэстэтэ. Салгыы "Кэскилгэ харды" хамсааһын илин эңэр улуустарга тэриллибит маннайгы хамнаартан үлэлиир, быйылгы түһүлгэ эмиэ элбөх оҕону кытынара аҕалыт активистары билиһиннэрдэ. Кинилэр кэжэлэригэр улуустарын делегациятын салайан кэлбит педагогический наука кандидаттара Д.И.Захарова (Амма), М.А.Манасьева (Чурапчы), СР народнай маастара З.Я. Пермякова (Уус-Маайа), С.А.Харитонов (Мэнгэ-Хаҥалас), А.П.Саввин (Таатта), РФ үөрэтин туйгуна С.Н. Дармаева (Уус-Алдан улууһа) бааллар. Тыа сирин үөрэнээччилэрин наука эйгэтигэр тартыыга үтүө суобастаахтык үлэлиир наука уонна искусство деятеллэрэ — биэр дойдутаахтык, РФ искусствотын үтүөлээх деятелэ, РФ народнай худуһунууҕа, Саха республикатын П.А.Ойуунускай аатынан государственной Бириэмийэтин лауреата А.П. Мункалов, луговодство институтун директора, биологический наука кандидата М.М.Черосов, прикладной экологии институтун директора, биологический наука доктора Д.Д.Саввинов, ТХНЧИ үлэһитэ, тыа хаһаайыстыбатын наукатын кандидата А.П.Аржакова, прикладной математика институтун директора, физико-математической наука доктора И.Е. Егоров, СГУ ФЛФ-тан филологической наука кандидата М.Н.Дьячкова, исторической наука кандидата П.А. Слепцов, РНА СС ФТП секторын сабыдаскы, технический наука кандидата А.П.Шадрин сэттис төгүлүн бу конференцияны салайса кэлбиттэр. Кинилэри саргэ быйыл кэргэнни филологической наука кандидата З.К. Башарина уонна медицинский наука доктора К.Г. Башарин кыттыны ыла, үлэстэ кэлбиттэр дахсун ытыс тыаһынан көрсүлүнө.

"КЭСКИЛЭ ХАРДЫЛ"

(Самара, Институт 1-й ст. крп.)

[illegible]

— 7-е региональное конференция ижи кы устата уулустат. Ижис түрү 254 үлс тах
мүктөмүнүн А.С. Нусинова башкарган түрүн, түмүктөрү иштининдеги;
Түмүктөр комиссиясы аялтан конференция үлүк тапшырмаларын аялтан, ситилимизинин
Түмүктөр комиссиясы аялтан конференция үлүк тапшырмаларын аялтан, ситилимизинин
Түмүктөр комиссиясы аялтан конференция үлүк тапшырмаларын аялтан, ситилимизинин

[illegible]

Этот документ является копией оригинала, который находится в архиве. Он содержит информацию о деятельности организации за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года. В документе указаны основные показатели деятельности, а также сведения о финансовом состоянии организации. Документ является конфиденциальным и его распространение ограничено.

Губернаторы, сирфиджатары тупрактарлар, билим илмустан теомический наука сек-
нитарлар **А. Сичев** (Алар оро охкупатын 11 кыл, веразамчыл), "Мата юнна тл-
ин, сакыра **Г. Попов** (ПРОСИ, 11 кыл), нууна филосовтын сективтар **С.**
Ирибаева (улустары имназия) 2-с степеннэх дипломарынан, **А. Кузынина**
(ПРОСИ) 1-кы степеннэх дипломунан, омул туглар **А. Васильева**, **Н. Оконешнико-**
11 алтын боскуликатары науна туглар кымыклар дипломунан дамытаннар, улус-
кына
еренин кытылактары или курулу аймактык улусун, даис-бюкабин кытыр
торбутан-торботон, эминти зоналынан кыруу Мата-Ханалар сирдир керорух, ан-
х сакта улани агайлах буюлан веран-кытан тарактарлар.

Информация за 2004 год работодателями			
П/п	Организация	Контактное лицо	Дата связи
62	Хатынская н.д/м	131	18.02
63	Хавская н.д/м	127	09.02
64	Дорожники	43	31.01
65	Холостинская н.д/м	110	25.02
66	Л/В		

22	17.01	67	дом-интернат престарелых и инвалидов	61	31.001
30	04.02	68	Центр занятости населения	304	21.02
15	17.01	69	Чеховская и д/м	135	16.02
29	02.02	70	СХЛК "Челара"	57	11.02
101	4.02	71	ЧОП	203	25.02
10	18.01	72	ЧРСТИ	238	25.02
47	04.02	73	Чурлянская с./д/м	299	21.02
151	14.02	74	Кинодворец	38	31.01
129	09.02	75	Филиал СТУ		

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
1	Трубопровод	м	186	11.02
2	Трубопровод	м	242	18.02
3	Омыватель	шт	34	02.02
4	ЛК "Японика"	л	121	21.02
5	ЛК "Японика"	л	80	21.02
6	ЛК "Японика"	л	79	21.02
7	ЛК "Японика"	л	78	21.02
8	ЛК "Японика"	л	77	21.02
9	ЛК "Японика"	л	76	21.02
10	ЛК "Японика"	л	75	21.02
11	ЛК "Японика"	л	74	21.02
12	ЛК "Японика"	л	73	21.02
13	ЛК "Японика"	л	72	21.02
14	ЛК "Японика"	л	71	21.02
15	ЛК "Японика"	л	70	21.02
16	ЛК "Японика"	л	69	21.02
17	ЛК "Японика"	л	68	21.02
18	ЛК "Японика"	л	67	21.02
19	ЛК "Японика"	л	66	21.02
20	ЛК "Японика"	л	65	21.02
21	ЛК "Японика"	л	64	21.02
22	ЛК "Японика"	л	63	21.02
23	ЛК "Японика"	л	62	21.02
24	ЛК "Японика"	л	61	21.02
25	ЛК "Японика"	л	60	21.02
26	ЛК "Японика"	л	59	21.02
27	ЛК "Японика"	л	58	21.02
28	ЛК "Японика"	л	57	21.02
29	ЛК "Японика"	л	56	21.02
30	ЛК "Японика"	л	55	21.02
31	ЛК "Японика"	л	54	21.02
32	ЛК "Японика"	л	53	21.02
33	ЛК "Японика"	л	52	21.02
34	ЛК "Японика"	л	51	21.02
35	ЛК "Японика"	л	50	21.02
36	ЛК "Японика"	л	49	21.02
37	ЛК "Японика"	л	48	21.02
38	ЛК "Японика"	л	47	21.02
39	ЛК "Японика"	л	46	21.02
40	ЛК "Японика"	л	45	21.02
41	ЛК "Японика"	л	44	21.02
42	ЛК "Японика"	л	43	21.02
43	ЛК "Японика"	л	42	21.02
44	ЛК "Японика"	л	41	21.02
45	ЛК "Японика"	л	40	21.02
46	ЛК "Японика"	л	39	21.02
47	ЛК "Японика"	л	38	21.02
48	ЛК "Японика"	л	37	21.02
49	ЛК "Японика"	л	36	21.02
50	ЛК "Японика"	л	35	21.02
51	ЛК "Японика"	л	34	21.02
52	ЛК "Японика"	л	33	21.02
53	ЛК "Японика"	л	32	21.02
54	ЛК "Японика"	л	31	21.02
55	ЛК "Японика"	л	30	21.02
56	ЛК "Японика"	л	29	21.02
57	ЛК "Японика"	л	28	21.02
58	ЛК "Японика"	л	27	21.02
59	ЛК "Японика"	л	26	21.02
60	ЛК "Японика"	л	25	21.02
61	ЛК "Японика"	л	24	21.02
62	ЛК "Японика"	л	23	21.02
63	ЛК "Японика"	л	22	21.02
64	ЛК "Японика"	л	21	21.02
65	ЛК "Японика"	л	20	21.02
66	ЛК "Японика"	л	19	21.02
67	ЛК "Японика"	л	18	21.02
68	ЛК "Японика"	л	17	21.02
69	ЛК "Японика"	л	16	21.02
70	ЛК "Японика"	л	15	21.02
71	ЛК "Японика"	л	14	21.02
72	ЛК "Японика"	л	13	21.02
73	ЛК "Японика"	л	12	21.02
74	ЛК "Японика"	л	11	21.02
75	ЛК "Японика"	л	10	21.02
76	ЛК "Японика"	л	9	21.02
77				

[illegible][illegible]

Хатангдар хуучныг Энхтүвшин М.П.Луковцев, Х.Камбаг Варензанын гэгдэлтэ Лилиана, Чигдэг
нэмэрлэн-сарсанг хаасга суулгасныг, дасгалт хүчин армийн гэгдэлт Антонио Карло,
дүүхтэ востук, нэгтгэнэнт Д.С.Полевская, старший лейтенант Н.Е.Еврове арвандугаардах
дүүхтэ нэгдэлтэй байхыг А.П.Стрелоская дүүгдүүлэр. Истори суулгудат жорикт жамин
итогоор үзүүлж-ахуулыг көрсүүлэр. Ой күчтүк, дийрт ороо аюул-оюултай ишынэ тэри-
лэйдэн-нэгдэн, мэрхтэжсэсэн көрдөгдүр. Сангыз хуульцартай Н.М.Матвеев, олохтох-
ирон дүүжингээг ороо аюул-оюулд дийртэй ийгэр үзүзэ солбомагч М.Т.Макарова, тийн,
дэлгэрмөсөөс үзэ вөтөрлө, РФ үзөгдмийн түүхч М.Р.Сысоевтай, хоту хөдөөгүй кытай-
нэгдэ, тийн, үзэ вөтөрлө, хоттоо нэгийгээг буюутайх гэгдэлтэ Н.П.Литово, тийн, үзэ вө-
төрлө, үзэгдэлтэ М.П.Луковцев, М.П.Луковцев, Н.П.Тарасов, "Дийрт юлтара" түүмч салдаачныг, Род-

М.П. ФЕДОРОВ - Сомого.

Муниципальное образование "Чурапчинский улус (район)"
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06 исполнения Федерального закона № 198-ФЗ от 31.12.2002 г. "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования".

1.2. Перуна заслуживать ордена государственной предпринимательской деятельности, так как она
министративный отчет индивидуального предпринимателя.
1.3. Оказывать содействие в развитии предпринимательства РФ в Чувашском улусе в ре-
спублике Чувашия (персональный) учета в системе го-
сударственного пенсионного страхования;
2. Главы всех населенных пунктов, руководители предприятий, организаций,
— обеспечить исполнение федерального закона № 198-ФЗ от 31.12.2002 г.
— контролировать своевременное предоставление соответствующих документов по отчету
индивидуальных сведений.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу МН, передано за-
ключить «глава муниципального образования».

Л/п	Организация	Консульт. УС	Л/п	Организация
34	ОЖУЛНСКАЯ Н.А./ИП	7,02	34	ОЖУЛНСКАЯ Н.А./ИП
35	УП "Менеджмент"	21,01	35	УП "Менеджмент"
36	Профсоюз УЮ	21,01	36	Профсоюз УЮ
37	Профсоюз АПК	21,01	37	Профсоюз АПК
38	Финансово-кредитный	09,02	38	Финансово-кредитный

[illegible]

7	госграх	20	28.01	47	СХПХ "Урала"	48	Сыктывкарская и.а/м.	49	ФГУ "Центр государственной
8	ГПН РСФСР	116	11.02	48					
9	Ленинская средняя школа	199	18.02	49					
0	Чувашский филиал	847		50	Чувашский район				
1	ЧГИФКИС	262	14.02	51	Чувашский филиал				
2	Управление культуры	175	16.02	52	"Сарайском"				
3	"Кустык" РПЗОП	24	24.01	53	С/ам. Тен				
4	Архангельская и.а/м.	99	11.02	54	АКХ Твора-Кюель				
5	Катанская и.а/м.	135	18.02		Управление капитально				
6	000 "Южная"	19	02.02		Строительств				

Управление образования	37	02.02.	55	Управление образования
Управление пенсионного	665	21.02.	56	Управление пенсионного
УСХ	8	24.01.	57	УСХ
УФК	70	11.02.	58	УФК
МТС "Чуваши"	146	18.02.	59	Фонд занятости
МВУ "Дес"	5	21.01.	60	Фонд "Китайская казачья"
МВУ "Дес"	92	11.02.	61	Халаская и /или

Понедельник, 17 декабря	Вторник, 18 декабря	Среда, 19 декабря	Четвер, 20 декабря	Пятница, 21 декабря	Суббота, 22 января	Воскресенье, 23 января
Уважаемые телезрители! Приносим вам свои извинения за прерывание в вещании до 12.00 в связи с профилактическими работами. 12.00 Новости 12.10 "Женщины в любви" 13.10 Дисней-клуб 13.30 Комедия "Взрослые дети" 15.00 Новости 15.20 Комедия "Где находится нофелет?" 17.00 "Пять вечеров". Понедельник 18.00 Вечерние новости 18.20 Документальный детектив: "Свидетель на обочине". 19.00 Сериал "Клон" 20.00 Жди меня 21.00 Время 21.30 Андрей Соколов в многосерийном фильме "Близнецы" 22.40 "Мafia лица" 23.30 "Время" 23.50 Искатели 00.20 "Подорожник" 00.50 "Подводный мир Андрея Макаренка" 01.20 Триллер "Последний танец" 03.10 Гэри Олдман в боевике "Ромео, истекающий кровью". До 05.05	06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.05 Т/с "Близнецы" 10.10 Сериал "Клон" 11.30 Документальный детектив: "Свидетель на обочине". 12.00 Новости 12.05 "Женщины в любви" 13.10 Дисней-клуб 13.20 Комедия "Обида" 15.00 Новости 15.20 "Угадай мелодию" 15.50 "День рождения Буржуя". Многосерийный фильм 16.00 "Пять вечеров". Вторник 18.00 Вечерние новости 18.20 "Зимняя шутка с..." 19.00 Сериал "Клон" 19.50 Детектив "Любительница частного сыска Даша Васильева - 2" 21.00 Время 21.30 Андрей Соколов в многосерийном фильме "Близнецы" 22.40 "Элиас Пресли" 23.30 "Ночное время" 23.50 "Звезды эфир" 00.20 Крылья 00.50 "Гении и злодеи" 01.20 Боевик "Удар дракона" 03.05 Триллер "Смерть Кинга". "Иностранные разведчики" 04.50 Сериал "Последняя граница". До 05.35	06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.05 Т/с "Близнецы". Многосерийный фильм 10.10 Сериал "Клон" 11.30 "Зимняя шутка с..." 12.00 Новости 12.05 "Женщины в любви" 13.10 Дисней-клуб 13.50 "Любительница частного сыска Даша Васильева - 2". 15.00 Новости 15.20 "Угадай мелодию" 15.50 "День рождения Буржуя". Многосерийный фильм 17.00 "Пять вечеров". Среда 18.00 Вечерние новости 18.20 Съемка панорама 19.00 Сериал "Клон" 19.50 "Любительница частного сыска Даша Васильева - 2" 21.00 Время 21.30 Андрей Соколов в многосерийном фильме "Близнецы" 22.40 Тайны века 23.30 "Ночное время" 23.50 Теория вероятности 00.20 Смерть. "Астер без лица" 00.50 "Русский экстрим" 01.10 Триллер "Человек из..." 02.50 Фильм "Последнее солнце" 04.30 Т/с "Последняя граница". До 05.15	06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.05 "Близнецы". Многосерийный фильм 10.10 Сериал "Клон" 11.10 "Звезды эфир" 11.30 Омегаплатформа 12.00 Новости 12.05 "Женщины в любви" 13.10 Дисней-клуб 13.50 "Любительница частного сыска Даша Васильева - 2". 15.00 Новости 15.20 Пир Ринчер в комедии "Палач" 17.00 "Пять вечеров". Четверг 18.00 Вечерние новости 18.20 Криминальные Россия 19.00 Сериал "Клон" 19.50 "Пять вечеров" 21.00 Время 21.25 Музыкальная комедия "Вечер на хуторе близ Диканьки" 23.10 Мел Гибсон в фильме "Зар Америка" 01.10 Роберт Де Ниро в фильме "Франклин Делано Рузвельт" 03.20 "Золотой лев" Венецианского фестиваля. Фильм "Садба в сезон дождей". До 05.40	06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.05 "Близнецы". Многосерийный фильм 10.10 Сериал "Клон" 11.30 "Звезды эфир" 12.00 Новости 12.05 "Женщины в любви" 13.10 Дисней-клуб 13.50 "Любительница частного сыска Даша Васильева - 2". 15.00 Новости 15.20 Пир Ринчер в комедии "Палач" 17.00 "Пять вечеров". Сегодня пятница 18.00 Вечерние новости 18.20 Криминальные Россия 19.00 Сериал "Клон" 19.50 "Пять вечеров" 21.00 Время 21.25 Музыкальная комедия "Вечер на хуторе близ Диканьки" 23.10 Мел Гибсон в фильме "Зар Америка" 01.10 Роберт Де Ниро в фильме "Франклин Делано Рузвельт" 03.20 "Золотой лев" Венецианского фестиваля. Фильм "Садба в сезон дождей". До 05.20	06.00 Новости 06.10 М/ф "Американский восток" 06.30 Фильм "Путешествие мисс Шелтон" 08.20 Ирай, гармонь, любовник! 09.00 Сказки пастыря 09.10 Здоровье 10.00 Новости 10.10 "Смех" 10.30 "Любовные истории" 11.10 Тайны века. "Джон Леннон. Пять выстрелов в кумира" 12.00 Новости 12.10 История с географией 13.00 Умники и умницы 13.40 Дисней-клуб 14.10 "Пестрая лента". 15.00 "Шутка за шуткой". 15.40 Фильм "Росси - 2" 17.30 Милли Майо в России 18.00 Вечерние новости 18.10 Субботний "Ералаш" 18.40 "Новые песни о главном" 20.00 "Кто хочет стать миллионером?" с Максимом Галактиком 21.00 Время 21.20 "Росыгрыш" 22.40 "Золотой граммофон" 23.50 Комедия "Реальная любовь" 02.20 Триллер "Полночь" 04.10 Т/с "Последняя граница". До 05.50	06.00 Новости 06.10 М/ф "Американский восток" 06.50 Фильм "Контрольная по специальности" 08.20 Стелла Откинел 08.50 Дисней-клуб 09.10 "В мире животных" 10.00 Новости 10.10 "Нелюбимые заметки" 10.30 Поезд все дома 11.10 "Мafia лица" 12.00 Новости 12.10 Жизнь природы 13.10 Дисней-клуб 13.40 "Звезды эфир" 14.10 "Незрительный концерт итальянцев в России" 16.20 Комедия "Полосатый рейс" 18.00 Время 19.00 Фильм "Тернер и Хуг" 21.00 Фильм 21.45 Боевик "Пир в Харбор" 00.50 Боевик. Дэнис Баклов - Син-Сам Сэм 01.50 Супергерои. "Мужчина и женщина". Фильм 6-й 02.50 Комедия "Как можно быть серьезным" 04.30 "Поколение победителей. Великолепная тройка". До 05.25
В связи с профилактическими работами канал начинает вещание в 11.50 11.50 Т/с "Белая Настя". 12.50 "Что хочет женщина". 13.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 14.00 ВЕСТИ. 14.10 ВЕСТИ-МОСКВА. 14.30 Чарльз Гроссман в комедии "Беловен-2" (США). 1993г. 16.20 "В Горошке" 16.25 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 16.40 ВЕСТИ-МОСКВА. 17.00 ВЕСТИ. 17.10 "Кулакин и партнеры". 17.45 Т/с "Кармелита". 18.45 Т/с "Исцеление любовью". 19.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 20.00 ВЕСТИ. 20.50 "Спокойной ночи, малыши". 20.55 Т/с "Тайны следствия. Мягкая лапа смерти". 23.00 ВЕСТИ+.	05.00 "Доброе утро, Россия!" 08.45 Т/с "Тайны следствия. Мягкая лапа смерти". 10.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 11.00 ВЕСТИ. 11.30 ВЕСТИ-МОСКВА. 11.50 Т/с "Белая Настя". 12.50 "Что хочет женщина". 13.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 14.00 ВЕСТИ. 14.10 ВЕСТИ-МОСКВА. 14.30 "Частная жизнь". 15.30 "Бандеровцы. Война без правил". 16.25 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 16.40 ВЕСТИ-МОСКВА. 17.00 ВЕСТИ. 17.10 "Кулакин и партнеры". 17.45 Т/с "Кармелита". 18.45 Т/с "Исцеление любовью". 19.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 20.00 ВЕСТИ. 20.50 "Спокойной ночи, малыши". 20.55 Т/с "Тайны следствия. Мягкая лапа смерти". 23.00 ВЕСТИ+.	05.00 "Доброе утро, Россия!" 08.45 Т/с "Тайны следствия. Мягкая лапа смерти". 10.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 11.00 ВЕСТИ. 11.30 ВЕСТИ-МОСКВА. 11.50 Т/с "Белая Настя". 12.50 "Что хочет женщина". 13.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 14.00 ВЕСТИ. 14.10 ВЕСТИ-МОСКВА. 14.30 "Частная жизнь". 15.30 "Красный инквизитор. Смерть Вышинского". 16.25 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 16.40 ВЕСТИ-МОСКВА. 17.00 ВЕСТИ. 17.10 "Кулакин и партнеры". 17.45 Т/с "Кармелита". 18.45 Т/с "Исцеление любовью". 19.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 20.00 ВЕСТИ. 20.50 "Спокойной ночи, малыши". 20.55 Т/с "Тайны следствия. Гроб на две персоны". 23.00 ВЕСТИ+.	05.00 "Доброе утро, Россия!" 08.45 Т/с "Тайны следствия. Гроб на две персоны". 10.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 11.00 ВЕСТИ. 11.30 ВЕСТИ-МОСКВА. 11.50 "Звездные войны. Битва космических титанов". 12.50 "Что хочет женщина". 13.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 14.00 ВЕСТИ. 14.10 ВЕСТИ-МОСКВА. 14.30 "Частная жизнь". 15.30 Праздник Курбан Байрам. Трансляция из Московской соборной мечети. 16.25 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 16.40 ВЕСТИ-МОСКВА. 17.00 ВЕСТИ. 17.10 "Кулакин и партнеры". 17.45 Т/с "Кармелита". 18.45 Т/с "Исцеление любовью". 19.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 20.00 ВЕСТИ. 20.50 "Спокойной ночи, малыши". 20.55 Т/с "Тайны следствия. Гроб на две персоны". 23.00 ВЕСТИ+.	05.00 "Доброе утро, Россия!" 08.45 Т/с "Тайны следствия. Гроб на две персоны". 10.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 11.00 ВЕСТИ. 11.30 ВЕСТИ-МОСКВА. 11.50 "Мусулманы". 12.00 "Вся Россия". 12.15 "Торжок". 12.45 "В поисках приключений". 13.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 14.00 ВЕСТИ. 14.10 ВЕСТИ-МОСКВА. 14.30 "Частная жизнь". 15.30 "Мой серебряный шар". 16.25 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 16.40 ВЕСТИ-МОСКВА. 17.00 ВЕСТИ. 17.10 "Кулакин и партнеры". 17.45 Т/с "Кармелита". 18.45 Т/с "Исцеление любовью". 19.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 20.00 ВЕСТИ. 20.50 "Спокойной ночи, малыши". 20.55 Бенефис "Хор Турецкого. Десять голосов, которые потрясли мир". 23.25 Фильм "Маленькие бури". 01.25 ПРЕМИИ АМЕРИКАНСКОГО ОБЩЕСТВА КИНОКРИТИКОВ. Фильм "Портрет леди". До 04.13	05.50 Фильм "Три ниндзя". 07.15 "Большая перемена". 07.40 "Золотой клон". 08.00 ВЕСТИ. 08.10 ВЕСТИ-МОСКВА. 08.20 "Русское лето". 08.55 "Утренняя почта". 09.25 "Субботник". 10.10 "Омегаплатформа". 11.00 ВЕСТИ. 11.10 ВЕСТИ-МОСКВА. 11.20 "Сю к одному". 12.15 "В поисках приключений". 13.15 "Клуб сенаторов". 14.00 ВЕСТИ. 14.20 Детектив "Следствием установлено...". 1980 г. 16.00 Комедия "Призрак". 18.00 "Воскресный вечер Аншлага". 19.50 "В Горошке". 20.00 ВЕСТИ. 20.25 "Зеркало". 20.35 "Настоящий детектив". 21.15 Комедия "История любви". 22.55 Бенефис "Хор Турецкого. Десять голосов, которые потрясли мир". 01.00 ПРЕМИЯ БРИТАНСКОГО КИНОАКАДЕМИИ. ПРЕМЬЕРА. Шер, Мэтти Смит и Дрюид Дэн в фильме Франко Дзеффирелли "Чай с Муссолини". До 03.09	05.00 Фильм "Первый тролейбус". 1904 г. 07.25 "Копейские хиты". 07.40 "Вояжная программа". 08.00 ВЕСТИ. 08.10 ВЕСТИ-МОСКВА. 08.20 "Студия "Здоровье". 08.50 "ТВ Бинго шоу". 09.05 "Диалоги о животных". 10.00 "Вокруг света". 11.00 ВЕСТИ. 11.10 ВЕСТИ-МОСКВА. 11.20 "Пирамида". 11.50 "Торжок". 12.20 "Сам себе режиссер". 13.15 "Парадентский час". 14.00 ВЕСТИ. 14.20 "Фильм N 27". 15.05 "Форт Боярд". 16.55 "В Горошке". 17.05 "Комната смека". 18.00 "Лучшие песни". 20.00 "ВЕСТИ НЕДЕЛИ". 21.00 "Специальный корреспондент". 21.25 Комедия "Черный рыцарь" (США). 2001г. 23.20 ПРЕМЬЕРА. Клуб "Телур + ТВ". "Шуточные даты". 01.20 Дэнис Лиги и Элизабет Херли в комедии "Наперекос". До 03.10
05.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" 06.05 Сериал "Мертвые не лгут-2" 09.00 "СЕГОДНЯ" 09.20 "АНАТОМИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ" 09.55 Сериал "МАНГУСТ - 2" 12.00 "СЕГОДНЯ" 12.35 Сериал "УСАДЬБА" 13.30 Т/с "Витюшка пестница" 14.35 "ЧРЕЗВ. ПРОИСШЕСТВИЕ" 15.00 "СЕГОДНЯ" 15.20 "ПРИНЦИП ДОМИНО" 16.35 Сериал "ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭПТС И ЕГО СОБАКА" /Канада/ 17.35 "ЧРЕЗВ. ПРОИСШЕСТВИЕ" 18.00 "СЕГОДНЯ" 18.40 Сериал "УСАДЬБА" 19.45 Т/с "Витюшка пестница" 20.50 "ЧРЕЗВ. ПРОИСШЕСТВИЕ" 21.00 "СЕГОДНЯ В 22.00" 21.40 Т/с "Ландыш серебристый" 22.40 "ЧРЕЗВ. ПРОИСШЕСТВИЕ" 23.00 "СЕГОДНЯ" 23.15 "В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО СЕКА. ЖЕНЩИНЫ" 00.10 "ОСОБО ОПАСЕН" 00.40 Детектив "Парк Горького" 03.00 "СЕГОДНЯ" 03.10 Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО" /США/ 03.55 Сериал "ОПЕРАТИВНИК" 04.35 "ЧРЕЗВ. ПРОИСШЕСТВИЕ"	05.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" 06.05 Сериал "Мертвые не лгут-2" 09.00 "СЕГОДНЯ" 09.20 "АНАТОМИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ" 09.55 "СТРЕСС" 10.55 Сериал "УСАДЬБА" 12.00 "СЕГОДНЯ" 12.35 Сериал "НА ВИРАЖЕ" 13.30 Т/с "Витюшка пестница" 14.35 "ЧРЕЗВ. ПРОИСШЕСТВИЕ" 15.00 "СЕГОДНЯ" 15.20 "ПРИНЦИП ДОМИНО" 16.35 Сериал "ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭПТС И ЕГО СОБАКА" /Канада/ 17.35 "ЧРЕЗВ. ПРОИСШЕСТВИЕ" 18.00 "СЕГОДНЯ" 18.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал "УСАДЬБА", 7 серия 19.45 Т/с "Витюшка пестница" 20.50 "ЧРЕЗВ. ПРОИСШЕСТВИЕ" 21.00 "СЕГОДНЯ В 22.00" 21.40 Т/с "Ландыш серебристый" 22.40 "ЧРЕЗВ. ПРОИСШЕСТВИЕ" 23.00 "СЕГОДНЯ" 23.15 Фильм "ЖИЛЕЦ" 01.25 Сериал "УСАДЬБА" 02.30 "АНАТОМИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ" 03.00 "СЕГОДНЯ" 03.10 Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО" /США/ 03.55 Сериал "ОПЕРАТИВНИК" /США/ 04.35 "ЧРЕЗВ. ПРОИСШЕСТВИЕ"	Уважаемые телезрители! В связи с профилактическими работами, вещание телеканала начнется в 16.00. Приносим извинения за причиненные неудобства. 16.00 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа Палла Лобкова. 16.35 Сериал "ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭПТС И ЕГО СОБАКА" /Канада/ 17.35 "ЧРЕЗВ. ПРОИСШЕСТВИЕ" 18.00 "СЕГОДНЯ" 18.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал "УСАДЬБА", 7 серия 19.45 Т/с "Витюшка пестница" 20.50 "ЧРЕЗВ. ПРОИСШЕСТВИЕ" 21.00 "СЕГОДНЯ В 22.00" 21.40 Т/с "Ландыш серебристый" 22.40 "ЧРЕЗВ. ПРОИСШЕСТВИЕ" 23.00 "СЕГОДНЯ" 23.15 Рассвет Кроу и Йонн Кудр в фильме "НЕБЕСА В ОГНЕ" /Австралия/ 01.20 Оливер Платт в остроумном фильме "В СТАНЕ ВРАГА" /США/ 03.00 "СЕГОДНЯ" 03.10 Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО" /США/ 03.55 Сериал "ОПЕРАТИВНИК" /США/ 04.35 "ЧРЕЗВ. ПРОИСШЕСТВИЕ"	05.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" 06.05 Сериал "Мертвые не лгут-2" 09.00 "СЕГОДНЯ" 09.20 "АНАТОМИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ" 10.00 "Кулинарный поединок" 11.00 Сериал "УСАДЬБА" 12.00 "СЕГОДНЯ" 12.35 Сериал "НА ВИРАЖЕ" 13.30 Т/с "Витюшка пестница" 14.35 "ЧРЕЗВ. ПРОИСШЕСТВИЕ" 15.00 "СЕГОДНЯ" 15.20 "ПРИНЦИП ДОМИНО" 16.35 Сериал "ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭПТС И ЕГО СОБАКА" /Канада/ 17.35 "ЧРЕЗВ. ПРОИСШЕСТВИЕ" 18.00 "СЕГОДНЯ" 18.40 Сериал "УСАДЬБА" 19.45 Т/с "Витюшка пестница" 20.50 "ЧРЕЗВ. ПРОИСШЕСТВИЕ" 21.00 "СЕГОДНЯ В 22.00" 21.40 "К БАРЬЕРУ" 23.00 "СЕГОДНЯ" 23.15 Фильм "Пьяный рассвет" 01.35 "АНАТОМИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ" 02.10 Фильм "ТРЕТИЙ ВАРИАНТ", 1 серия 03.00 "СЕГОДНЯ" 03.10 Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО" /США/ 03.55 Сериал "ОПЕРАТИВНИК" 04.35 "ЧРЕЗВ. ПРОИСШЕСТВИЕ"	05.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" 06.05 Сериал "Мертвые не лгут-2" 09.00 "СЕГОДНЯ" 09.20 "АНАТОМИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ" 10.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" 11.00 Сериал "УСАДЬБА" 12.00 "СЕГОДНЯ" 12.35 Сериал "НА ВИРАЖЕ" 13.30 Т/с "Витюшка пестница" 14.35 "ЧРЕЗВ. ПРОИСШЕСТВИЕ" 15.00 "СЕГОДНЯ" 15.20 "ПРИНЦИП ДОМИНО" 16.35 "СТРЕСС" 17.35 "ЧРЕЗВ. ПРОИСШЕСТВИЕ" 18.00 "СЕГОДНЯ" 18.40 Боевик "СПЕЦИАЛИСТ" 20.50 "ЧРЕЗВ. ПРОИСШЕСТВИЕ" 21.00 "СЕГОДНЯ В 22.00" 21.40 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ" 23.35 Боевик "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА" /США-Франция/ 01.00 "КОМА: ЭТО ПРАВДА" 01.25 "Анатомия преступления" 02.05 Фильм "ТРЕТИЙ ВАРИАНТ", 2 серия, заключительная 03.00 "СЕГОДНЯ" 03.15 Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО" /США/ 04.00 Сериал "ОПЕРАТИВНИК" 04.45 "ЧРЕЗВ. ПРОИСШЕСТВИЕ"	05.05 Боевик "Звездные врата" 07.00 "СЕГОДНЯ" 07.15 Мультифильм "НАШ ДРУГ ПИШИЧТАЙ" 07.25 Сериал "2.5 ЧЕЛОВЕКА" 07.50 "БЕЗ РЕЦЕПТА" 08.25 "ДИКИЙ МИР" 09.00 "СЕГОДНЯ" 09.20 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ" 09.55 "Кулинарный поединок" 10.55 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" 12.00 "СЕГОДНЯ" 12.20 "ОСОБО ОПАСЕН" 12.55 Фильм "ЗА ЧТО?" 15.00 "СЕГОДНЯ" 15.20 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" 15.55 "СВОЯ ИГРА" 16.55 ПРЕМЬЕРА. "ЧЕТВЕРТАЯ МИРОВАЯ ВОЙ	

ЭБЭРДЭЛИИБИТ!

Күндүк саныр, ыткытыр ийибитик, Салан кэлиги-эки олохтооун ДЫКОНОВА Мария Николаевна 75 сааскын туолбукунан ийитик-истиник эбэрдэлиибит!

Ыткы-мады килибитигэр кырдыр-малдыр билим-молкэ сизнэрин минээрларинан сизтэрэн, бар дыонун махталынан арылланан улуунук, дыллоохтук олооргор бабарабыт. Күннэзи көмөн, үтүө субэн, аксаабат кыһам-нын ийин мунгара билибэт махталынан тиздэбит. Ыра санаан ысан истин дигэн алгыбыт.

Эбэрдэни кытта Салантан, Чурапчытан, Дыкоускайтан оолорун, кийиттэрин, күтүтүн, сизнэрин, хос сизнэрин.

Ыткытыр малбытан, алтылар атастыгынан МАКАРОВ Василий Яковлевич 55 сааскын туолбут олохун билим күүнүн ийитик-истиник эбэрдэлиибит!

Эн үтүө эр санаанан салайтаран, олохтоо дүтүгүнүн, дьонго үтүө, амарах сыһангынан биликкэ курук холо-бур буолабын. Олохун аргыла таптыр кэргэнгизинан Зоя Николаевнадын оолоругут, сизтэргит, аймак-билэ дьонгун тапталларыгар уйдаран өссө да улуунук дылло-охтук олордигэн бабарты бастыгынан, алгысыт үтүтүн аны-ыбыт.

Ыалларын А.Ф., А.Т.Винокуровтар, А.Г., И.Г.Кузьминнар, К.Д.Е.А.Постниковтар, Н.Г., Л.П.Макаровтар, Ю.М., Т.Е.Шамаевтар.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Олекминский филиал ЯГСХА объявляет набор студентов на заочную форму обучения по следующим специальностям:

1. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 060500;
2. "Технология обслуживания и ремонта машин в АПК" 311900.

К заявлению установленного образца прилагаются следующие документы:

- аттестат (диплом) об образовании (заверенная копия);
- копия трудовой книжки (заверенная);
- фотографии 3х4 — 4 шт.;
- копия паспорта;
- направления от муниципального предприятия (организации) с гарантией последующего трудоустройства.

Документы принимаются до 23 января 2005 года.

За справками обращаться по адресу: г.Олекминск, ул.Гагарина, 58, каб. №214А (1 этаж). Телефон приемной комиссии: 2-36-68, факс 2-21-79.

АТЫЫЛЫБЫТ

"Чурапчытаабы МТС" ААО атылыыр:

- эбиз, куула 150 солк;
- дьэһимик, куула 150 солк;
- битэһиминнээх мээккэлэммит бурдук, куула 240 солк.

Билсэр тел.: 41-280.

Үчүтү туруктаах, 2000 сыллаах УАЗ бортовой массына-ны. Спальниктаах, тентэлээк. Билсэр тел.: 42-505.

БИЛЛЭРИИ

"Чурапчы — Якутпроект" ПСБ МУП Чурапчы олохтоохторун Сана Дыллаабы бэрэһинньыктарынан эбэрдэлиир уонна үлүс таһымаах бырайыактары, сметалары онторон туһунан ийитиннэрэр. Сакаастарынан эрдэттэн биэрэргитигэр. Аадыр-стара: Чурапчы сэл., Междеркова уулусса 11-рэ, 4-с аан.

Чурапчы салинньытын Ленина уулуссатын 89-гар баар рынокка (арбаа баска) ас уонна табаар атылланан мистэлэрэ ба-аллар. Мааны таһынан автослесарь идизээх уонна автослесарь буолуон бабалаах дыону үлэһэ ыгырабыт. Билсэр тел.: 41-393.

СҮТҮКЭННИБИТ

Слепцова Гей Михайловна аатыгар 1999 с. балаан ыйын 19 күнүгэр бариллибит с/т 319902 сериялаах үлэ ветеранын даста-бырманыа уонна 1991 с. балаан ыйын 23 күнүгэр бариллибит пенсионнай дастабырманыа сүлүттэринэн дынгэ суобуунаа аабылланар.

Ахсынны 25-26 күннэригэр Чурапчы салинньытигэр Илларионов Гаврил Андреевич аатыгар толоруллубут докумуоннаах хараҥа дүлүүннээх дипломат сүтү. Булбуттар солтоох маннааба 41-143 телефонна биллэрэргитигэр көрдөһөбүт.

Соловьев нэһилиэтин Бочуоттаах гражданина, Бочуот элэгэ ор-дун кавалера, тыыл, үлэ ветерана

КРОНИКОВ Филипп Данилович I үлүн ырахан ырыыттан күн сириттэн барытынан кэргэннэр, оолоругут, сизнэригэр, балтыгар Мария Даниловна, бэрэһи-гар Николай Даниловича дириг кутурбаммытан тиздэбит.

Чугас ыаллара Массажтар, Батариннар.



Билиги күндү дьуөгэбит, Ди-ринг оскулатыгар 10 сыл биіргэ үөрэммит доҕорубут Александра Васильевна НИКОЛАЕВА бу орто дойдун олохтунан букатыннаахтык барыта бу дыл тохсунуу 15 күнүгэр биір сылтан тулар.

Александра Николаевна 1966 с. сатинны 29 күнүгэр Чурапчы оройуонун Хайахсыт нэһилиэгэр Елена, Василий Николаевтарга иккэс оһонон төрөөбүтэ. Уорба, Дириг дөгдөдүрүгэр сылдан, көрсө-сэмэй оро буолан ийгэ-ниимэр күүлү тулутта.

1974 с. Дириг оскулатын манкайгы кылааһыгар үөрэнэ ки-ирбитэ, оро сааһын умуллубат, үөрөтөн билини сойор сыла-ра садаламмытара. Сана

Кэриҕэбили

МЭЛДЫТИН БААР КУРДУК САНЫЫБЫТ...

үөрэбэр кыһаммылаахтык үөрэммит, ордух математика, нууча тылын предметтарын оҕолуру. Кыра кылаастарга са-нитарнай секторынан үлэһэби-тэ, кылаас, оскула иһинэн ыт-тыллар пионерскай, комсомоль-скай үлэһэргэ көтөүтүк кытпа-ра. Кини кыра эрдэбиттэн олус көрсө-сэмэй, көнө майгылаах, аһыннаах, кимикээ барытыгар көмөлөһөргө бэлэм ураты дууһалаах буолан кылааһын оҕолорун, үлэһэннэртэрин убаа-стабылын ылбыта. Ханна да үлэттэн иһэн турбат, кылаас, оскула общественной үлэһэри-гэр эппизитнээхтик сыһан-наһан мэлдьи хаачыстыбалаах-тык толорорго. Ол да иһин 80- X кылаастарга старостанан, комсо-рунан таһыллан үлэһэбитэ. Кы-лааһын салайааччыта Марфа Ни-колаевна Протодьяконова салай-быт "Поэзия" курулугар дырык-таммыта, хоһоон суруйарга үөрэммитэ.

Кылаастар икки ардылары-наабы араас курактэһилэргэ билиги кылааспыт иһинки мист-элэри ыһытыгар Сана Никола-

ева кыһаммыта, кылааста эмиз баар. Ол курдук, IX кылааһы бүтэрбит сайыннар Хатаака VII республикатаабы "Эдэр сир хо-рутааччылар уонна ыанньыкыт-тар" конкурстарыгар оскула, оройун чыһин ситиһилээхтик кымыскэбитэ.

1984 с. Дириг орто оскула-тын ситиһилээхтик бүтэрэн, "оскула-производство-ВУЗ" дигэн дөһүнөн салайтаран Эри-лик Эристин аатынан совхоз фермаларыгар — Улун Алааска уонна Мэлдэхсигэ хас да сыл ыанньыкытын үтүө суобаста-ахтык үлэһэбитэ. 1988 сыллаах-тан Диригнээби арыы сыагар ар сыллаах үлэһэ садаламмыта. Ла-борант куруун бүтэрэн лаборан-наабыт, бу дьуос коллектив би-ир тутуах үлэһитинэн буолбута. Аксааныгар кылаах буолан, ый-даабы отчуоттары кимигэр үчүтэйдик онторорго, туох дьаһы үлэттэн туора хаампат, ырахан бөлүөнөрү көтөһөнү кини буо-лара. Александр Васильевна Николаева идэтигэр бэринни-лээбүн, бастыг үлэһэ кини бу-оларын 1999 с. "Сыл бастыг ла-

борана" ааты ылбыта, үтүс мах-тал суруктаа, наһарадалара туолууллар. Үтүс сылларга Ди-рингнээби народнай хор ырыһыта элэ.

Сана ийитигэр, эбэтигэр, би-иргэ төрөөбүттэригэр олус истинг сыһаннааба, дык кэргэн тулар, тутуаба, эрэнэр күндү кийилэрэ элэ. Кимикээ барытыгар үчүтэй сыһаннаах, кини көрдөһүүтүн хаһан да аксаастаабат сайаар-сэмэй Саныбыт билиги аттыба-тыгар суоба олус хомолтоох. Көрдөх кэпсээннээх, санаатын түһэртэ, туруу үлэһит дьуөгэ-тин медицина кыйбат ырахан нарыта буулаан, эдэр сааһыгар олохтон илдьэ барбыта. Күндү Саныбытын олус суоқтаатыбыт, ол эрэри билиги санаабытыгар, дууһабытыгар үтүө санаата, киз-холу мөссүөнэ, олорбут олоху мэлдьи кинини санаа сылдыһаба.

Оскулаба биіргэ үөрэммит табаарыстара, кылааһын салайааччыта М.Н.Протодьяконова.

СИЭРДЭЭХ ОЛОҦУН САЛГЫАХТАРА

Билиги арабыт ХАРИТОНОВ Иннокентий Петрович күн сирит-тэн кураммитэ номнуо биір сыла буола оуста. Теһе да күн-дыл аастар күндү ийитин сүтэрибт аһыбыт аһан-арабан биіртэбт.

Билиги арабыт төрөлүттэрэ хоту көһөрүлүүтэ Эдэгизингэ бааранар, юни 1944 с. кулун ту-тар 30 күнүгэр күн сирин көрбүт. Үс саастаабыр ийитин сүтэрин, ийэ тапталын сылааһын, аһы-уаһын билбээк оро сааһа эр-дэһик, кыһаллаахтык аастыт. Ол да буоллар Кизэс уол сыгы-хоһу, булугас өйдөх буола ула-алпыт. Оскулаба кыһан үөрө-мөккэ, 12 сааһыттан киккэс, сов-хоз ырахан үлэтигэр ыһыбыт уонна пенсияга таһыар диэри тулут илиитин кубулуһаа ту-тууга үлэһир. Кэлин тулуу маа-

тара буолар. Арылаах нэһилэ-гэр кини тулутуах дыһыт, оһега суоба буолуо. Арабыт ханнах бабарар үлэһэ үрдүк эппизитнээ-хтик, ирдэбилээхтик, ыһинээхтик сыһаннаһара. Хо-молуох иһин сыраһах үлэһэ сы-наламмакка, болломтобо уурул-лубака хаһаа. Онук көнө, су-дургу, хаһан да "мин да, мин" ди-эн арбан сылдыбат көрсө-сэм-мэй кини элэ.

Арабыт истинг-иһирэх сыһаннаһан, көнө майгытынан билигин олох уустук оскулаты-гар үөрэппит, үлэһэ үлүһүтэ. Күндү кийибит араабы өтө көрөр еркен өйдөһө, ханна да ба-һаһаннаһтан үтү-хайаһаһы бу-лар идэлэһэ. Кыһыгы кыстык тын болтуруостара, сайынн от оттоһуна киниэ суох быһаары-

лыбатара. Арабыт эдэр сааһыгар аатырбыт тустуук, тре-нер Д.Л.Коркин тэрибт оскула-тыгар үөрэнэ сылдыһыта. Он-тон сизтэрэн халсабайанан утумнаахтык дырыктаммыта. Баһылай Маннары бириһингэр ыһылыбыт республикатаабы чепиһөөх уонна оройуоннар икки ардыларынаабы курактэргэ бириһтээх мистэлэргэ тикэс сылдыһытын элбэх грамотала-ра, медаллара туолууллар.

Төрөлүттэриг үлэ чыһа-рин устата эйэ-дэмээхтик, бэйэ-бэйэлэрин ситэрсэн би-эрэн, быр-бааччы олорбуттара. Хомолуох иһин, аһан, арабан биіртэбт ырахан нарыы күндү арабытын, эбэтигин илдьэ бар-быта. Туорт оһото, алта сизэ аралара, эһэлэрэ олорбут сир-



дээх олохун саллаан, кини үтүө майгытын ерө тутан, кини аатын ааттат туруохтара. Арабыт сир-дэ мөссүөнэ билиги сурахтыг-гар ерү баар буолуһа.

Кэргэнэ, оолоро, күтүтэ, кийиттэ, сизнэ.

Хатыы нэһилиэтин олохтоо, күндү ийэбит, эбэбит

ПРОТОПОВА Мария Васильевна бу дыл тохсунуу 11 күнүгэр уһун ырахан ырыыттан өлөн туорабытын ди-рингик курулуган туран аймактарыгар, билэр дьонугар, табаарыстарыгар ийитиннэрбит.

Оолоро, сизнэ, аймактара.

Курулуганарын тиздэлиир:

— Хатыы нэһилиэтин олохтоо, тапталлаах ийэлэрэ, эбэлэрэ Протопо-ва Мария Васильевна уһун ырахан ырыыттан олохтон туорабытынан оло-рутар Парасковья, Матрена, Василийга, Алексейга, кинилэр дык кэргэт-тигэр, аймактарыгар, дьуөгэлэригэр Хатыы нэһилиэтин дыһалтата.

— Күндү кийитэ, саҥастара Протопова Мария Васильевна өлбүтүн оло-рутар, сизнэригэр Аниис, Кривошопкиннар, Григорьевтар.

— Хатыы нэһилиэтин олохтоо Протопова Мария Васильевна уһун ы-рахан ырыыттан күн сириттэн барытынан олохторугар, сизнэригэр, аймак-тарыгар Одулуунтан Мария Алексеевна, Алексей Романович Аржаковтар уонна кинилэр олохторун дык кэргэттэ.

— Протопова Мария Васильевна өлбүтүн эрийиһигэр Платонова Сает-лана Николаевнаа Сылга дөгдөдүгэр биіргэ үлэһир дьуөгэлэрэ.

— Күндү ийэһэ Мария Васильевна уһун ырахан ырыыттан күн сириттэн барытынан истингик саныр биіргэ үөрэммит дьуөгэлэригэр Павлова Пар-асковья Наумовнаа Хатыы орто оскулатын 1932 с. бүтэрибт олоор.

— Чугас ыаллара, дьуөгэлэрэ Мария Васильевна уһун ырахан ырыыттан олохтон туорабытынан олохторугар, кийитигэр, күтүтүгэр, сизнэригэр "Су-гулаан" үлэһэ олохтоохторо, дьуөгэлэрэ Л.Н.Чичигинарова, А.С.Константино-ва, А.Н.Захарова, С.М.Яковлева.

— Күндүк саныр саҥастара, Булуг улууһун Ыстаннаах хочотуттан төдүттээх Протопова Мария Васильевна уһун ырахан ырыыттан олохтон ту-орабытынан олохторугар, сизнэригэр Одулуунтан Егоревтар.

Колхознай-совхознай тутуу, тыыл, үлэ ветерана, Хайахсыт нэһилиэтин ыткы кырдыһа

ТИМОФЕЕВА Татьяна Ивановна уһун ырахан ырыыттан олохтон туорабытынан кутурбанын тиздэлиир:

— Ийэлэрэ, эбэлэрэ, колхознай-совхознай тутуу, тыыл, үлэ ветерана Ти-мофеева Татьяна Ивановна уһун ырахан күн сириттэн барытынан Елена Петровна, Николай Николаевич Кривошопкиннар дык кэргэттиригэр, эрийи-дэригэр Екатерина Петровнаа Хатыыттан Кларэ Назаровна, кини оолоро, Федоровтар, Мотуевтар.

— Тимофеева Татьяна Ивановна уһун ырахан ырыыттан өлбүтүн кыр-гыттарыгар Екатерина Петровнаа, Елена Петровнаа, кийитигэр, балтыгар Едаскина Петровнаа, сизнэригэр, аймактарыгар Николай Коркин уонна ки-ни оолоро.

Хайахсыт нэһилиэтин олохтоо, тыыл, үлэ ветерана

КОНДРАТЬЕВ Афанасий Васильевич өлбүтүн уолугар Кондратьев Трофим Афанасьевичка, бары аймактарыгар дириг кутурбаммытан тиздэбит.

Чурапчытаабы "Мелиоратор" ГУП коллектива.

Чурапчы салинньытын олохтоо

АНДРОСОВ Семен Васильевич күн сириттэн барытынан кутурбанын тиздэлиир:

— Таптыр бэрэата Андросов Семен Васильевич өлбүтүн дьуөгэлэригэр Аниа Васильевнаа Оксана, Света.

— Андросов Семен Васильевич эдэр сааһыгар оһуулар-дык өлбүтүн кэргэннэр, балтыларыгар Дуняа, оҕолугар Айсенга, ийитигэр, аҕатыгар, эрийидэригэр, күтүтэригэр, аймактарыгар Чурапчытан Лукиннар, Пестряковтар.

— Тапталлаах кэргэнэ, аҕата, оолоро, бэрэатара Андро-сов Семен Васильевич ырахан ырыыттан ылдыан күн си-риттэн барытынан ийитигэр Мотрена Семеновнаа, аҕатыгар Василий Романовичка, эрийидэригэр Аанчыка, Нукаа, кэргэннэр Дуска, уолугар Айсенга Арылаахтан Дьукст-кайтан Андросовтар.

Тыыл, үлэ, колхознай-совхознай тутуу ветерана, коммуни-стическай үлэ ударнига, Герой-ийэ, Алаһар нэһилиэтин олох-тооһо

МОХНАЧЕВСКАЯ Анииса Саввична бу дыл тохсунуу 14 күнүгэр олохтон туорабытын диригик курулуган туран бары аймактарыгар, билэр дьонугар ийитин-нэрбит.

Оолоро, сизнэ, кийитэ, күтүтэ.

Курулуганарын тиздэлиир:

— Тыыл, үлэ ветерана, Герой-ийэ Мохначевская Анииса Саввична күн сириттэн барытынан олохторугар, сизнэригэр, чугас аймактарыгар Алаһар нэһилиэтин дыһалтата, кырдыһа-тарын сизитэ.

— Күндү ийэһэ Мохначевская Анииса Саввична олохтон ту-орабытынан кыйыгар, бэйэлэрин үлэһиттиригэр Микрона Федровна Николаевнаа, кини дык кэргэннэр, биіргэ төрөөбүттэригэр Алаһар орто оскулатын администрацията, профкома, коллектив.

— Тыыл, үлэ ветерана, Герой-ийэ Мохначевская Анииса Саввична өлбүтүн бэйэлэрин үлэһиттиригэр уопаттарыгар Иннокентий Николаевичка, Евсей Николаевичка, кийитигэр Екатерина Егоровнаа, сизнэригэр, чугас аймактарыгар "Чи-алпара" ТХТК коллектива.

Редактор а. т. а. М. СЛЕПЦОВ.
ААДЫРЫСПЫТ: 678670,
Чурапчы сэл., Карл Маркс уул., 26 "а".
ТЕЛЕФОННАБЫТ:
редактор — 41-332, отделлар — 41-358
41-265.
E-mail: Osanaoloh@churap.sakha.ru

Тэрийэн таһаараччылар: СР Правительство, Чурапчы улууһун "Сана олох" редакционная-издательской холбоху государственной учреждение. Мооссабай информация средстволарын туһунан РФ Сокуоннарын тутуһууну хонтуруоллуур уонна регистрациялар РФ бачаахкы СР региональной управлениитыгар 2003 с. бэс ыйын 20 күнүгэр регистрациаламмыт нүмэра — ПИ №19-0423.

"Сана олох" редакционной-издательской холбоху Г.У. Офсетнай бэчээт. Сакааһын № 4. Тираж 2530. 14. 01. 2005 с. бэчээккэ бэрилинэ. Хаһыат нэдиэлэһэ үстэ: аптуорунуһукка, чаппаһы уонна субуотаа таһар.

Автор суругар этиһэр санаа редакция позициятыгар мэлдьи сөп түбөһөр буолбатах. Сурукка ыймаллар чакчылар кырдыктаахтарыгар эппизитини автор тус бэйэһэ сүтэр.